

Na osnovu člana 16, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10), Upravni odbor Javne predškolske ustanove »Dragan Kovačević« u Nikšiću, na sjednici održanoj 03.03.2011. godine, donio je

STATUT

JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE »Dragan Kovačević«,

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj

Član 1

Ovim Statutom se, uskladu sa propisima, bliže uređuju pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević“ (u daljem tekstu: Ustanova), te ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti, a naročito: naziv i sjedište Ustanove; zastupanje i predstavljanje; način i postupak odlučivanja organa upravljanja; zadaci i djelokrug rada stručnih organa; nadležnost direktora; poslovi i zadaci i uslovi za razrješenje pomoćnika direktora; organizaciju i ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada, odnosno godišnjeg programa rada Ustanove; djelokrug i način rada Savjeta roditelja; način vođenja pedagoške evidencije; način upotrebe i čuvanja pečata i štamčila; način ostvarivanja saradnje roditelja, djece i Ustanove; način donošenja akata Ustanove; zaštita životne sredine; ostvarivanje javne i kulturne djelatnosti; način ostvarivanja avnosti rada; i druga pitanja od značaja za rad Ustanove.

Statut

Član 2

Statut je opšti akt Ustanove sa najvećom pravnom snagom.

Osnivanje i status

Član 3

Ustanova je osnovana, odnosno organizovana, kao javna ustanova, u skladu sa zakonom.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Naziv

Član 4

Naziv Ustanove je: Javna predškolska ustanova „Dragan Kovačević“

Sjedište

Član 5

Sjedište Ustanove je u Nikšiću (opština, mjesto), ul.Kosovska b.b..

Pečat i štambilj

Član 6

Ustanova ima pečat i štambilj.

Pečat Ustanove je kružnog oblika i sadrži tekst: Crna Gora, naziv Opštine i naziv i sjedište Ustanove. U sredini pečata je grb Crne Gore.

Štambilj Ustanove je pravugaonog oblika, čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm, gdje se u prvom redu nalazi tekst: Crna Gora; u drugom redu je tekst sa nazivom Ustanove; ispod toga je oznaka broj sa povlakom, a u zadnjem redu je sjedište Ustanove i povlaka sa naznakom godine.

Za upotrebu pečata zaduženo je lice koje ovlasti direktor.

Način čuvanja i upotrebe pečata propisuje direktor.

Dan Ustanove

Član 7

Ustanova na poseban i prigodan način obilježava svoj nastanak, istorijat i razvoj, kao "Dan Ustanove".

"Dan Ustanove" se obilježava 20.maja

Ljetopis

Član 8

Podaci o istorijatu Ustanove vode se u ljetopisu Ustanove koji se trajno čuva i dokument je od posebnog značaja za Ustanovu i sredinu u kojoj Ustanove radi.

Metodološki pristup u izradi-vođenju ljetopisa određuje direktor Ustanove odlukom.

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Zastupanje i predstavljanje

Član 9

Ustanovu zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja.

Direktor je ovlašćen da u ime Ustanove zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i zastupa Ustanovu pred sudovima i drugim organima.

Direktora u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje lice koje ovlasti direktor, sa svim pravima i ovlašćenjima direktora.

Punomoćje

Član 10

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, drugom licu izdati punomoćje za zastupanje Ustanove kod nadležnih institucija, organa, ustanova, sudova i dr.

Punomoćje, iz stava 1 ovog člana, sadrži uslove izdavanja i granice ovlašćenja punomoćnika.

IV UPRAVLJANJE

Upravni odbor

Član 11

Ustanovom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima 5 članova.

Upravni odbor čine: tri predstavnika organa uprave nadležnog za poslove prosvjete i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), jedan predstavnik zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na period od dvije godine.

Prestanak dužnosti

Član 12

Članu Upravnog odbora prestaje dužnost prije isteka vremena na koje je izabran:

-prestankom radnog odnosa zaposlenog - člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih u Ustanovi;

-razrješenjem;

-na lični zahtjev;

-izborom na radno mjesto direktora, odnosno pomoćnika direktora Ustanove;

-pravosnažnom sudskom odlukom kojom je osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, ili kaznu za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te dužnosti.

Razrješenje

Član 13

Član Upravnog odbora iz reda zaposlenih, odnosno roditelja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i Statutom.

Člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih razrješava Stručno vijeće, a člana Upravnog odbora iz reda roditelja razrješava Savjet roditelja.

Inicijativu za razrješenje člana Upravnog odbora, iz stava 1 ovog člana, može pokrenuti Upravni odbor ili direktor.

Ako Upravni odbor ne može da se sastane, prijedlog za razrješenje može podnijeti predsjednik Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora predstavnik Ministarstva razrješava se u skladu sa zakonom.

Lični zahtjev

Član 14

Član Upravnog odbora može tražiti da bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, o čemu obavještava Upravni odbor i organ koji ga je izabrao pisanim putem, po pravilu, najmanje 14 dana prije održavanja sjednice Upravnog odbora.

Nadležnost Upravnog odbora

Član 15

Upravni odbor:

1. usvaja program razvoja Ustanove;
2. usvaja godišnji program rada i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);

3. donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
4. donosi godišnji finansijski plan;
5. usvaja periodični i godišnji račun;
6. donosi odluku o organizovanju povremenih programa vaspitanja i obrazovanja djece u prirodi i programe turističkog karaktera uz pribavljeno mišljenje Savjeta roditelja;
7. rješava kao drugostepeni organ o pravima djece osim o pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
8. predlaže promjenu naziva i sjedišta Ustanove;
9. donosi odluku o drugoj djelatnosti Ustanove u skladu sa zakonom;
10. donosi odluku o visini troškova za ishranu djece koju plaćaju roditelji, uz saglasnost Ministarstva;
11. odlučuje o raspolaganju imovinom i korišćenju sredstava Ustanove, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
12. razmatra vaspitno-obrazovni rad u Ustanovi i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Ustanove ;
13. imenuje stalne i povremene komisije;
14. donosi poslovnik o svom radu;
15. donosi pravila o radu Ustanove, na predlog direktora;
16. stara se o obavještanju zaposlenih u Ustanovi;
17. donosi odluku o participaciji za pokriće troškova obrazovanja i visini participacije po odobrenju , odnosno uz saglasnost Ministarstva;
18. donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Ustanove; i
19. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Način i postupak odlučivanja

Član 16

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica Upravnog odbora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Izuzetno, od stava 3 ovog člana, Upravni odbor može odlučivati drugom većinom ukoliko se za takav način odlučivanja izjasni većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem. Izuzetno, o pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati tajnim glasanjem, na prijedlog većine članova Upravnog odbora.

Sjednici Upravnog odbora prisustvuje direktor Ustanove, koji ima pravo učestvovanja u raspravi, bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti direktora, sjednici prisustvuje zaposleni kojeg ovlasti direktor.

Članovi Upravnog odbora su dužni da zastupaju interese i stavove organa koji su ih izabrali.

Obustava nezakonitog akta

Član 17

Direktor je dužan da upozori Upravni odbor na nezakonitost u radu i donošenje nezakonitih odluka i akata.

Ako Upravni odbor i nakon upozorenja direktora donese odluku ili akt suprotno zakonu, direktor može privremeno obustaviti izvršenje te odluke, odnosno akta, s tim da je dužan da u roku od 15 dana pokrene inicijativu kod nadležnog organa za ocjenjivanje zakonitosti te odluke, odnosno akta.

Ograničenje za izbor

Član 18

U Upravni odbor ne može biti izabran direktor, odnosno pomoćnik direktora Ustanove.

Predsjednik

Član 19

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika na prvoj, konstitutivnoj sjednici.

Za predsjednika Upravnog odbora izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Upravnog odbora.

Predsjednika Upravnog odbora u slučaju odsutnosti zamjenjuje član kojeg ovlasti Upravni odbor.

Poslovnik o radu

Član 20

Rad Upravnog odbora bliže se određuje poslovníkom o radu Upravnog odbora.

V RUKOVOĐENJE

Direktor

Član 21

Ustanovom rukovodi direktor.

Direktor Ustanove je i pedagoški rukovodilac.

Nadležnost direktora

Član 22

Direktor Ustanove:

1. planira, organizuje i rukovodi radom Ustanove;
2. organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
3. obezbjeđuje jednakost djece u ostvarivanju prava na vaspitanje i obrazovanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
4. priprema predlog godišnjeg programa rada i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
5. rukovodi radom Stručnog vijeća;
6. donosi odluku o privremenom isključenju iz Ustanove djeteta koji boluje od zarazne bolesti, na osnovu ljekarskog nalaza;

7. vrši izbor vaspitača, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u Ustanovi;
8. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
9. vrši stručno-pedagoški nadzor;
10. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima Ustanove;
11. podstiče stručno obrazovanje i usavršavanje vaspitača i predlaže njihovo napredovanje;
12. zastupa i predstavlja Ustanovu;
13. stara se o zakonitosti rada Ustanove i odgovara njen zakonit rad; ✓
14. izvršava odluke Upravnog odbora;
15. predlaže godišnji finansijski plan Ustanove; ✓
16. predlaže raspuštanje Upravnog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju funkciju, u skladu sa zakonom; ✓
17. podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu, u skladu sa zakonom. ✓
18. saraduje sa roditeljima i sredinom;
19. odlučuje o formiranju vaspitnih grupa, vrši raspored vaspitača po vaspitnim grupama i raspoređuje vaspitno-obrazovne zadatke na pojedine vaspitače, na predlog Stručnog vijeća;
20. bira i razrješava pomoćnika direktora;
21. određuje mentora, na predlog stručnog aktiva;
22. donosi odluku o prekidu vaspitno-obrazovnog rada do pet dana;
23. brine o saradnji Ustanove sa roditeljima (roditeljski sastanci, časovi za razgovor i drugi oblici saradnje);
24. prisustvuje vaspitno-obrazovnom radu vaspitača, prati njihov rad i daje im savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
25. imenuje komisiju za upis djece u Ustanovu;
26. raspisuje oglas za upis djece u Ustanovu;
27. odgovoran je za ostvarivanje prava djece u Ustanovi;
28. pokreće postupak usmjeravanja djeteta sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama, u skladu sa zakonom;
29. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;
30. prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za unapređenje rada;
31. obezbjeđuje čuvanje i zaštitu evidencije, dokumentacije i imovine Ustanove;
32. donosi plan unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada; i
33. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Uslovi za razrješenje direktora

Član 23

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata, ako:

1. ne realizuje program razvoja Ustanove;
2. ne preduzima mjere prema zaposlenom koji ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze, ili zloupotrebljava svoj položaj;
3. se utvrdi da Ustanova ne realizuje godišnji program rada;
4. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;

5. zloupotrebljava svoj položaj;
6. izabere vaspitača, ili saradnika suprotno zakonu;
7. zaposli vaspitača, ili saradnika a prije toga nije u skladu sa zakonom, sporazumno preuzeo nastavnika ili saradnika iz druge ustanove koji ispunjava uslove tog radnog mjesta;
8. se u Ustanovi ne vodi propisana evidencija;
9. Ustanova ne obezbjeđuje javnost rada;
10. ne izvrši rješenje inspekcijskog organa;
11. je zbog sprovođenja akata koje je donio nastala veća šteta za Ustanovu i zaposlene;
12. dozvoli političko organizovanje i djelovanje, ili religijsko djelovanje u Ustanovi;
13. ne završi obuku za direktora, u skladu sa zakonom;
14. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
15. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za direktora;
16. Ustanova izda javnu ispravu suprotno zakonu;
17. ne obezbijedi čuvanje i zaštitu matične evidencije, dokumentacije i imovine Ustanove;
18. njegovom krivicom, odnosno nesavjesnim radom bude nanijeta veća šteta Ustanovi;
19. se utvrdi da Ustanova radi suprotno zakonu, Statutu i drugim opštim aktima Ustanove, a direktor nije preduzeo mjere i radnje da se nepravilnosti otklone;
20. Upravni odbor ne usvoji godišnji račun, ili se utvrdi da je direktor odgovoran za neostvareni godišnji program rada Ustanove;
21. donese odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada suprotno zakonu;
22. ne donese plan unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada;
23. organizuje zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe; i
24. ako nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

Pomoćnik direktora

Član 24

Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju vaspitno-obrazovnog rada i obezbjeđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, a naročito:

1. u organizaciji sjednica Stručnog vijeća i stručnih aktiva;
2. u koordinaciji rada stručnih organa;
3. u pripremi predloga godišnjeg programa rada i finansijskog plana Ustanove;
4. u organizaciji rada Ustanove;
5. u organizaciji racionalnog i efikasnog izvođenja obrazovnog programa;
6. u pripremi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
7. u obezbjeđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada Ustanove;
8. u stvaranju uslova za rad Savjeta roditelja;
9. u praćenju savjetodavne službe;
10. se stara da pedagoška dokumentacija o neposrednom izvođenju vaspitno-obrazovnog rada (godišnji, mjesečni, tematski planovi rada, zapisnik sa sjednice stručnih aktiva i sl.) budu valjano i blagovremeno urađeni;
11. u usklađivanju saradnje vaspitača i roditelja;
12. organizuje i stara se o blagovremenoj i tačnoj izradi statističkih i drugih podataka koji se dostavljaju nadležnim organima;
13. obavlja i druge poslove po nalogu direktora, u skladu sa zakonom i Statutom.

Uslovi za razrješenje pomoćnika direktora

Član 25

Pored slučajeva propisanih zakonom, direktor može razriješiti dužnosti pomoćnika direktora, ako:

1. lično zahtijeva;
2. ne izvršava radne zadatke, odnosno vrši povredu radne obaveze;
3. zloupotrebljava svoj položaj;
4. nesavjesno i nestručno obavlja poslove i zadatke;
5. se tokom mandata utvrdi da ne ispunjava uslove za pomoćnika direktora;
6. organizuje zaposlene u političke, odnosno religijske svrhe;
7. nastupe uslovi po kojima po sili zakona prestaje radni odnos.

VI STRUČNI ORGANI

Vrste stručnih organa

Član 26

U Ustanovi se obrazuju stručni organi: Stručno vijeće, stručni aktiv i drugi stručni organi.

Stručno vijeće

Član 27

Stručno vijeće sačinjavaju: direktor, pomoćnik direktora, vaspitači, vaspitači saradnici, vaspitači defektolozi, stručni saradnici i saradnici.

Nadležnost Stručnog vijeća

Član 28

Stručno vijeće :

1. bira predstavnika zaposlenih u Upravni odbor;
2. razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada ;
3. predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
4. daje mišljenje o godišnjem programu rada Ustanove;
5. daje mišljenje o osavremenjivanju vaspitno-obrazovnog rada;
6. utvrđuje kraći i specijalizovani program vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom;
7. donosi odluku o organizovanju povremenih programa vaspitanja i obrazovanja djece u prirodi i programa turističkog sadržaja
8. daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja vaspitača i njihovom napredovanju;
9. utvrđuje rezultate rada vaspitača, stručnih saradnika i saradnika;
10. donosi program organizacije ekskurzije djece;
11. donosi poslovnik o svom radu;
12. obavlja i druge poslove od značaja za vaspitno-obrazovni rad.

Način rada

Član 29

Stručno vijeće radi na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednica Stručnog vijeća se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Stručno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Stručno vijeće odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno, od stava 4 ovog člana, Stručno vijeće odlučuje tajnim glasanjem o izboru predstavnika zaposlenih u Upravnom odboru i ako se za takav način glasanja izjasni više od polovine članova Stručnog vijeća.

Sjednice Stručnog vijeća saziva i njima rukovodi direktor Ustanove.

Na sjednicama Stručnog vijeća vodi se zapisnik.

Rad Stručnog vijeća bliže se uređuje poslovnikom o radu.

Stručni aktiv

Član 30

Stručni aktiv sačinjavaju, po pravilu, vaspitači i vaspitači saradnici vaspitnih grupa u kojima borave djeca približno istih godina starosti koji učestvuju u izvođenju određenih programa.

Nadležnost stručnog aktiva

Član 31

Stručni aktiv :

1. razmatra vaspitno-obrazovni rad po vaspitnim grupama;
2. daje predloge za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada;
3. razmatra primjedbe roditelja;
4. predlaže nove oblike i sredstva vaspitno-obrazovnog rada;
5. pruža pomoć vaspitačima u neposrednoj organizaciji i realizaciji vaspitno-obrazovnog rada, a naročito mladima vaspitačima-pripravnicima;
6. donosi program rada stručnog aktiva;
7. razmatra zadatke i rezultate rada vaspitača i saradnika;
8. obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom i godišnjim programom rada Ustanove.

Način rada

Član 32

Radom stručnog aktiva rukovodi vaspitač koga odredi Stručno vijeće, na predlog direktora.

Stručni aktiv radi na sjednicama.

Na sjednicama stručnog aktiva vodi se zapisnik.

V SAVJET RODITELJA

Način izbora

Član 33

Radi organizovanog ostvativanja interesa roditelja, u Ustanovi se obrazuje Savjet roditelja.

Savjet roditelja čine predstavnici roditelja svake vaspitne grupe, kojega roditelji izaberu javnim glasanjem na roditeljskom sastanku vaspitne grupe.

U Savjet roditelja ne može biti izabran vaspitač-roditelj djeteta koje boravi u Ustanovi, kao i zaposleni u državnim organima i organizacijama nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Predsjednik

Član 34

Savjet roditelja saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Savjeta roditelja.

Izbor predsjednika obavlja se javnim glasanjem, većinom prisutnog broja članova Savjeta, na prvoj sjednici konstituisanja Savjeta, koju saziva direktor Ustanove.

Mandat

Član 35

Predsjednik i članovi Savjeta roditelja biraju se na dvije godine.

Član Savjeta roditelja može biti razriješen prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost, ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

O razrješenju člana Savjeta roditelja odlučuje Savjet roditelja.

Članu Savjeta roditelja može prestati mandat na lični zahtjev.

Nadležnost Savjeta roditelja

Član 36

Savjet roditelja:

1. bira predstavnika roditelja u Upravni odbor;
2. daje mišljenje o predlogu godišnjeg programa rada Ustanove;
3. razmatra izvještaj o radu Ustanove;
4. razmatra prigovore roditelja u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom u Ustanovi;
5. razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Ustanove;
6. daje mišljenje na program organizacije ekskurzija;
7. razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, organizaciju ljetovanja i zimovanja djece, raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi i dr.;
8. razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta vaspitno- obrazovnog rada Ustanove;
9. učestvuje u rješavanju socijalnih problema djece;
10. organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
11. organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
12. učestvuje u održavanju i uređivanju sredine, estetskog i higijenskog uređenja Ustanove;
13. učestvuje u organizovanju i pripremi priredbi, likovnih i drugih izložbi i sl.;
14. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Način rada

Član 37

Savjet roditelja radi i odlučuje na sjednicama.

Savjet roditelja odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Savjet roditelja odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno, od stava 3 ovog člana, Savjet roditelja odlučuje tajnim glasanjem o izboru predstavnika roditelja u Upravnom odboru i ako se za tajni način glasanja izjasni više od 1/3 članova Savjeta roditelja.

Sjednice Savjeta roditelja održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednicama Savjeta roditelja mogu da prisustvuju direktor, pomoćnik direktora i stručni saradnici, bez prava odlučivanja.

Savjet roditelja svoje predloge, stavove, pitanja i mišljenja upućuje Upravnom odboru, direktoru, odnosno stručnim organima Ustanove.

Savjet roditelja za svoj rad koristi prostorije Ustanove.

VI UPIS DJECE

Uslovi za upis

Član 38

Upis djece u Ustanovu vrši se, po pravilu, u toku juna mjeseca, na osnovu javnog oglašavanja, u skladu sa propisom kojim je utvrđen bliži način, postupak i kriterijumi upisa djece u ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana upis djece može se vršiti tokom cijele godine, u skladu sa mogućnostima Ustanove.

Upis djece u Ustanovu vrši nadležna komisija koju imenuje direktor Ustanove.

VII VASPITAČI I SARADNICI

Preostalo radno vrijeme vaspitača

Član 39

Vaspitač i vaspitač saradnik je dužan da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvari 26 časova neposrednog vaspito-obrazovnog rada sa djecom.

Preostalo radno vrijeme vaspitača raspoređuje se na:

-pripremanje za vaspitno-obrazovni rad, koji obuhvata dnevno planiranje i strukturiranje radnog ambijenta u skladu sa tematskim i programskim ciljevima.....	6	časa
-organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2	"
-savjetodavni rad sa roditeljima.....	1	"
-rad u stručnim organima Ustanove.....	1	"
-mentorski rad.....	1	"
-časovi dodatne pomoći djeci sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama.....	1	"
-vođenje pedagoške dokumentacije.....	1	"
-uređenje enterijera, radnih soba, holova i i obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim programom rada	1	"

(ukupno 14 časova)

Preostalo radno vrijeme stručnih saradnika

Član 40

Stručni saradnik je dužan da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvari najmanje 26 časova neposrednog rada sa djecom.

Preostalo radno vrijeme stručnog saradnika raspoređuje se na:

-planiranje i programiranje rada.....	6 časova;
-organizovano stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2 "
-konsultativno-instruktivni rad sa nastavnicima.....	1 "
-savjetodavni rad sa roditeljima.....	1 "
-rad u stručnim organima i drugim organima i tijelima Ustanove.....	1 "
-pružanje dodatne stručne pomoći djeci sa posebnim vaspitno obrazovnim potrebama.....	1 "
-saradnja sa pedagoškim i psihološkim institucijama i rad na pedagoškoj i psihološkoj dokumentaciji.....	1 "
-i obavljanje i drugih poslova određenih godišnjim programom rada Ustanove	1 "

Ukupno:14 časova

Preostalo radno vrijeme medicinske sestre

Član 41

Medicinska sestra koja radi u jaslicama je dužna da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvari 30 časova neposrednog rada sa djecom.

Preostalo radno vrijeme medicinske sestre u jaslicama raspoređuje se na:

-planiranje i programiranje rada.....	3 časa
-stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2 "
-konsultativno-instruktivni rad sa vaspitačima i stručnim saradnicima.....	1 "
-savjetodavni rad sa roditeljima.....	1 "
-saradnja sa zdravstvenim institucijama.....	1 "
-rad u stručnim organima i tijelima Ustanove.....	1 "
-obavljanje drugih zadataka određenim godišnjim programom rada	1 "

Ukupno: 10 časova

Medicinska sestra u vrtiću u toku radnog dana ima osmočasovno radno vrijeme, a raspored radnog vremena utvrđuje direktor Ustanove, u skladu sa potrebama organizacije vaspitno- obrazovnog rada.

Mentor

Član 42

Rad vaspitača-pripravnika, stručnog saradnika-pripravnika i medicinske sestre-pripravnika (u daljem tekstu: vaspitač-pripravnik) organizovano i sistematski prati i ocjenjuje mentor.

Mentor se određuje iz reda najboljih vaspitača, odnosno saradnika Ustanove, u skladu sa propisima.

Mentora određuje direktor, na predlog stručnog aktiva. Predlog za mentora stručni aktiv utvrđuje glasanjem između predloženih kandidata.

Mentor je dužan da napravi izvještaj o obavljenom pripravničkom stažu vaspitača-pripravnika i njegovom toku i proslijedi ga komisiji za polaganje stručnog ispita.

VIII PLANIRANJE

Godišnji program rada

Član 43

Ustanove obavlja djelatnost na osnovu godišnjeg programa rada.

Godišnjim programom rada utvrđuje se: organizacija vaspitno-obrazovnog rada Ustanove, oblici i sadržaj tog rada i raspored izvršavanja planiranih zadataka, vrste i nazivi obrazovnih programa, kraći i specijalizovani program, posebni program, povremeni program vaspitanja i obrazovanja djece u prirodi i programi turističkog karaktera, obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada-samoevaluacija, usavršavanje vaspitača, načini i oblici saradnje Ustanove sa roditeljima, lokalnom zajednicom, organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za ostvarivanje vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa zakonom i obrazovnim programom.

Ostvarivanje godišnjeg programa rada

Član 44

Godišnji program rada donosi Upravni odbor na predlog direktora za svaku školsku godinu i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove prosvjete, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Na osnovu godišnjeg programa rada, Ustanova donosi mjesečni, odnosno tromjesečni program rada, kojim se konkretizuju pojedini poslovi i zadaci.

Zaposleni u Ustanovi dužni su da se pridržavaju godišnjeg i drugih programa rada i da doprinose njihovom ostvarivanju.

Za izvršenje godišnjeg programa rada Ustanove odgovoran je direktor.

Upravni odbor je dužan da u toku godine prati ostvarivanje godišnjeg programa rada Ustanove i izvršenje utvrđenih obaveza.

IX PEDAGOŠKA EVIDENCIJA

Način vođenja

Član 45

Pedagoška evidencija u Ustanovi se vodi u skladu sa posebnim propisima.

X JAVNOST RADA

Obezbjeđivanje javnosti

Član 46

Rad Ustanove je javan.

Javnost rada Ustanove obezbjeđuje se:

- objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Ustanove;
- dostavljanjem godišnjeg programa rada Ustanove i izvještaja o njegovom ostvarivanju nadležnim organima;

-omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prisustvuju sjednicama organa Ustanove;

-i na drugi način, u skladu sa zakonom i Statutom

Obavješćavanje zaposlenih

Član 47

Zaposleni u Ustanovi imaju pravo u obavezu da budu redovno, blagovremeno, potpuno i istinito obaviješteni o cjelokupnom radu Ustanove, materijalno-finansijskom stanju, korišćenju sredstava, radu direktora, Upravnog odbora i drugih organa Ustanove.

Ni jedan podatak koji se tiče djelatnosti Ustanove, njenih organa i službi ne može predstavljati tajnu za zaposlene u Ustanovi.

Način obavješćavanja

Član 48

Obavješćavanje zaposlenih vrši se:

- usmenim saopštavanjem;
- objavljivanjem Statuta i drugih opštih akata na oglasnoj tabli Ustanove;
- putem biltena Ustanove;
- pisanim materijalima(informacije, izvještaji, analize);
- objavljivanjem pisanih materijala na oglasnoj tabli Ustanove.

Zaposleni koji je odsutan iz Ustanove (duže bolovanje, ili odsustvo i sl.) ima pravo da bude povremeno obaviješten o radu Ustanove radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Za istinito, blagovremeno i potpuno informisanje zaposlenih u Ustanovi odgovoran je direktor.

XI JAVNA I KULTURNA DJELATNOST

Ciljevi

Član 49

Javna i kulturna djelatnost Ustanove organizuje se u cilju proširivanja uticaja na vaspitanje djece, kao i podizanja opšte kulture djece i sredine.

Ostvarivanje

Član 50

Javna i kulturna djelatnost Ustanove ostvaruje se organizovanjem:

- priredbi u okviru dana Ustanove;
- proslava povodom kulturno-istorijskih događaja, dječijih praznika i sl;
- kulturno-umjetničkih priredbi (muzičkih, dramskih, literarnih, likovnih i sl.);
- sportskih takmičenja;
- učesća na raznim javnim akcijama i kulturnim manifestacijama sredine u kojoj Ustanove radi;
- i dugih aktivnosti, u skladu sa utvrđenim programom.

Program

Član 51

Javna i kulturna djelatnost Ustanove obavlja se na osnovu programa sadržanom u godišnjem programu rada Ustanove.

XII SARADNJA RODITELJA I USTANOVE

Oblici saradnje

Član 52

Ustanove saraduje sa roditeljima, odnosno starateljima djece putem roditeljskih sastanaka, Savjeta roditelja i drugih oblika individualne i grupne saradnje.

Roditeljski sastanci su opšti i sastanci roditelja djece jedne vaspitne grupe, odnosno djece približno istog uzrasta.

Opšti roditeljski sastanak se organizuje po potrebi i na njemu obavezno prisustvuju vaspitači i stručni saradnici.

Opšti roditeljske sastanke saziva i njima rukovodi direktor Ustanove.

Na opštem roditeljskom sastanku raspravlja se o opštim pitanjima iz života i rada Ustanove, vaspitanju i obrazovanju djece i drugim pitanjima od značaja za rad Ustanove.

Roditeljski sastanci roditelja jedne vaspitne grupe, odnosno roditelja djece približno istog uzrasta se organizuju po potrebi, a najmanje dva puta u toku polugodišta.

Individualni razgovori i razmjena mišljenja vaspitača i stručnih saradnika sa roditeljima organizuju se radi raspravljanja o napredovanju i ponašanju djece u Ustanovi i porodici, problemima i teškoćama u njihovom psihofizičkom i socijalnom razvoju.

Grupne razgovore organizuje vaspitač, u saradnji sa stručnim saradnicima, sa roditeljima one djece koji imaju iste, ili slične poteškoće u ponašanju, koji postižu loše rezultate u savladavanju obrazovnog programa, imaju ozbiljne socijalne probleme i sl.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Planiranje mjera

Član 53

Preduzimanje mjera zaštite životne i radne sredine u Ustanovi sastavni je dio ukupne aktivnosti Ustanove.

Godišnjim programom rada Ustanove utvrđuju se mjere i aktivnosti na zaštiti životne i radne sredine, nosioci planova i rokovi za njihovo izvršenje.

Mjere zaštite

Član 54

Mjere zaštite životne sredine obuhvataju:

- primjenu tehničkih rješenja koje obezbjeđuju sprječavanje, odnosno otklanjanje zagađivača životne sredine, u skladu sa zakonom i međunarodnim ekološkim standardima;
- otklanjanje uzroka koji dovode do zagađivanja sredine;
- saradnja sa drugim subjektima na zaštiti životne i radne sredine;
- i druge aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti životne sredine.

Ustanova će voditi brigu o tome da se aktivnosti Ustanove obavljaju na način da se optimalno štiti životna sredina u svim njenim aspektima.

Direktor Ustanove je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprječava povrjeđivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Ustanove.

Ustanove ne može donijeti odluku čije bi izvršenje na bilo koji način ugrozilo životnu sredinu.

XIV AKTI USTANOVE

Vrsta akata

Član 55

Akti Ustanove su Statut i drugi opšti i pojedinačni akti kojima se uređuju odnosi, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Ustanovi, rad Ustanove, postupak ostvarivanja prava i obaveza, kao i druga pitanja koja proizilaze iz djelatnosti Ustanove.

Osnovni akt

Član 56

Statut je osnovni opšti akt Ustanove.

Drugi opšti i pojedinačni akti Ustanove ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

Postupak izmjene akata

Član 57

Prema potrebi, mogu se vršiti izmjene i dopune Statuta i drugih akata Ustanove.

Statut i drugi akti Ustanove mijenjaju se, odnosno vrši se njihova izmjena i dopuna na isti način i po istom postupku predviđenom za njihovo donošenje.

Statut i svi opšti i pojedinačni akti Ustanove obavezuju sve zaposlene u Ustanovi.

Direktor Ustanove je dužan da obezbijedi da Statut i drugi akti Ustanove budu dostupni zaposlenom u Ustanovi.

Tumačenje akata

Član 58

Tumačenje odredaba opteg akta, ili drugog akta Ustanove daje organ koji je taj akt donio.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usaglašavanje

Član 59

Opšti akti u skladu sa ovim Statutom donijeće se najkasnije 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Statuta.

Prestanak važnosti

Član 60

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Ustanove, br.994-1 usvojen na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.07.2008. godine.

Stupanje na snagu

Član 61

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove, a nakon davanja saglasnosti Ministarstva.

Broj: 189/11

U Nikšiću, 03.03.2011.godine



PRISJEDNIK

Dusko Lučić



ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА НИКШИЋ
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ"
Број: 119
Никшић, 27.04.2011. год.

Crna Gora

Ministarstvo prosvjete i sporta

Број: 07-1712/2

Podgorica, 15. april 2011. godine

**JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA
"DRAGAN KOVAČEVIĆ"**

Nikšić

Na osnovu člana 60, stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list Crne Gore", broj 45/10) Ministarstvo prosvjete i sporta daje

SAGLASNOST

Na Statut Javne predškolske ustanove "Dragan Kovačević", u Nikšiću, broj 189/11, koji je donijet na sjednici Upravnog odbora, održanoj 3. marta 2011. godine.

MINISTAR

Slavoljub SPILJONČIĆ



Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica

TEL: (+382) 20 410 100; FAX: (+382) 20 410 101

Web: www.mps.gov.me, E-mail: mps@gov.me



Crna Gora

Ministarstvo prosvjete

Broj: 601-26/2017-2

Podgorica, 27. septembra 2017. godine

**JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DRAGAN KOVAČEVIĆ”**

Nikšić

Na osnovu člana 60, stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) Ministarstvo prosvjete dalo je

SAGLASNOST

Na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević”, u Nikšiću, broj: 2153, donesena na sjednici Upravnog odbora, održanoj 8. septembra 2017. godine.



MINISTAR

Dr Damir ŠEHOVIĆ



Crna Gora
MINISTARSTVO PROSVJETE

Broj 601-26/2017-1

Podgorica, 26.09. 2017 god.

JPU "Dragan Kovačević" Nikšić

Br: 2220

Nikšić, 21.09.2017. godine

MINISTARSTVO PROSVJETE

n/r g-dinu ministru Damiru Šehoviću

Predmet: Dostava Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JPU „Dragan Kovačević“ radi davanja saglasnosti

Dostavljamo Vam Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JPU "Dragan Kovačević" Nikšić, koja je usvojena na sjednici Upravnog odbora koja je održana dana 08.09.2017 godine.

Potrebno je da nam shodno članu 60 stav 2. Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju („Sl.list CG 47/17“) date Vašu saglasnost.

Direktorica

Radković Radmila



Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Dragan Kovačević", u Nikšiću, na sjednici održanoj 08.09.2017. godine, donio je

O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE PREDŠKOLSKKE USTANOVE "DRAGAN KOVAČEVIĆ"

Član 1

U Statutu Javne predškolske ustanove "Dragan Kovačević", u Nikšiću, broj 189/11 od 03.03.2011. u članu 22 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:

„6. Vršiti izbor vaspitača, nastavnika engleskog jezika i stručnih saradnika na prijedlog komisije u skladu sa ovim Statutom i vršiti izbor drugih zaposlenih u Ustanovi;”.

Poslije stava 1 dodaju se 6 novih stavova koji glase:

„Komisiju iz stava 1 tačka 6 ovog člana čine tri člana.

Članovi komisije se imenuju iz reda vaspitača i stručnih saradnika.

Komisija razmatra prijave kandidata i dostavlja direktoru izvještaj sa prijedlogom odluke o izboru.

Komisija utvrđuje prijedlog iz stava 4 ovog člana većinom glasova.

Direktor može Komisiji vratiti prijedlog iz stava 4 ovog člana na ponovno razmatranje ukoliko smatra da predloženi kandidat ne ispunjava propisane uslove.

Administrativne poslove za potrebe komisije obavlja sekretar Ustanove.”

Član 2

Član 27 mijenja se i glasi:

„Stručno vijeće sačinjavaju: direktor, pomoćnik direktora, vaspitači, nastavnici engleskog jezika, stručni saradnik.”

Član 3

Član 39 mijenja se i glasi:

„Ostalo radno vrijeme vaspitača i nastavnika engleskog jezika

Član 39

Vaspitač, odnosno nastavnik engleskog jezika je dužan da u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje ostvari 26 časova neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa djecom, a ostalo radno vrijeme raspoređuje se na:

-pripremanje za vaspitno-obrazovni rad, koji obuhvata dnevno planiranje i strukturiranje radnog ambijenta u skladu sa tematskim i programskim ciljevima.....	6	časa
- stručno obrazovanje i usavršavanje.....	2	"
- savjetodavni rad sa roditeljima.....	1	"
- rad u stručnim organima	1	"
- mentorski rad.....	1	"

-časovi dodatne pomoći djeci sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama.....	1	"
-vođenje pedagoške dokumentacije.....	1	"
-uređenje enterijera, radnih soba, holova i i obavljanje drugih zadataka određenih godišnjim programom rada	1	"
Ukupno:14 časova .“		

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove, a nakon saglasnosti Ministarstva prosvjete.

Broj 2153

U Nikšići, 08.09. 2017. godine



UPRAVNI ODBOR

Predsjednik

Rosenda Nikolić

Na osnovu člana 76, stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/ 02, 31/ 05 i 49/ 07 i „Službeni list CG“ broj 45/ 10, 45/ 11, 36/ 13, 39/ 13, 47/ 17 i 59/ 21) Upravni odbor Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević“ u Nikšiću, na sjednici održanoj 24.08.2021. godine, donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA
JAVNE PREDŠKOLSKKE USTANOVE „DRAGAN KOVAČEVIĆ“

Član 1

U Statutu Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević“ u Nikšiću, broj 189/ 11 od 03.03.2011, broj 2153 od 08.09.2017. godine član 11 mijenja se i glasi :

„Ustanovom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima pet članova.

Upravni odbor čine: dva predstavnika organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo), dva predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine, osim predstavnika roditelja koji se bira na period od dvije godine.“

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove, a nakon saglasnosti Ministarstva.

Broj: 2187/21

U Nikšiću, 24.08.2021.godine

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik

Rados Šućur





Crna Gora

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 410 100
fax: +382 20 410 101
www.mps.gov.me

Broj : 05-600/21-7596/2
Podgorica, 30.09.2021. godine

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGAN KOVAČEVIĆ“

Nikšić

Na osnovu člana 60, stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta dalo je

SAGLASNOST

Na *Odluku o izmjenama Statuta* Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević“, Nikšić, broj 2187/21, donesenu na sjednici Upravnog odbora, održanoj 24.08.2021. godine.

MINISTARKA
Prof. dr. Vesna BRATIĆ
Bratić



Crna Gora
Ministarstvo prosvjete

Adresa: Vaka Đurovića b.b.
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 410 100
fax: +382 20 410 101
www.mps.gov.me

Broj: 01-604/23-3426/ 2
Podgorica, 28.04.2023 godine

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „DRAGAN KOVAČEVIĆ“

Nikšić

Na osnovu člana 60 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21 i 3/23), Ministarstvo prosvjete dalo je

SAGLASNOST

Na *Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne predškolske ustanove „Dragan Kovačević“*, Nikšić, broj 1275, donesenu na sjednici Upravnog odbora, održanoj 21.04.2023. godine.



MINISTAR

Mr Miodir VOJINOVIĆ

CRNA GORA

JPU „ Dragan Kovačević“

Broj:1277

Nikšić :21.04.2023.

Ministarstvo prosvjete

Predmet:Dostava Odluke o izmjenama i dopinama Statuta JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić radi davanje saglasnosti

Dostavljamo Vam Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić radi davanja saglasnosti koji je usvojen na sjedinci Upravnog odbora koja je održana 21.04.2023. godine.

Potrebno je dan nam shodno članu 60 stav 2 Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju („Sl.list Republike Crne Gore“ broj 064/02, 031/ 05, 049/07, „Sl.list CG“ broj 004/08, 021/ 09, 045/ 10, 073/ 10, 040/11 , 045/ 11, 036/ 13, 073/ 10, 040/ 11, 045/ 11, 036/ 13, 039/ 13, 044/ 13, 047/ 17 59/21 i 146/21) date Vašu saglasnost.



Direktorica

Snežana Zogović

S. Zogović

Na osnovu člana 76 stav 1 tačka 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21 i 3/23), i člana 16 tačka 4 Statuta, Upravni odbor Javne predškolske ustanove JPU „Dragan Kovačević“ , u Nikšiću na sjednici održanoj 21.04.2023. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVEJ JPU “Dragan Kovačević” Nikšić

Član 1

U Statutu Javne predškolske ustanove “ Dragan Kovačević”,uNIKŠIĆU, br.189 od 03.03.2011; broj 2153 od 08.09. 2017.broj 2187od 24.08.2021. član 11 mijenja se i glasi:

„Ustanovom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima pet članova i čine ga: dva predstavnika organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo), dva predstavnika Stručnog vijeća i jedan predstavnik Savjeta roditelja.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine, osim predstavnika Savjeta roditelja koji se bira na dvije godine.”

Član 2

U članu 13 st. 1 i 2 riječ „zaposlenih” zamjenjuje se riječima: „Stručnog vijeća” a riječ „roditelja” zamjenjuje se riječima: „Savjeta roditelja”.

Član 3

U članu 15 stav 1 poslije tačke 1 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„1a. bira i razrješava direktora Ustanove većinom glasova, uz saglasnost ministra u skladu sa zakonom;

1b. imenuje vršioca dužnosti direktora u skladu sa zakonom;”

Član 4

U članu 21 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ugovor o radu na određeno vrijeme sa direktorom zaključuje Upravni odbor.”

Član 6

Član 26 mijenja se i glasi:

„1. bira predstavnike Stručnog vijeća u Upravni odbor tajnim glasanjem;”

2. daje savjetodavno mišljenje Upravnom odboru prilikom izbora i razrješenja direktora;”

Član 7

U članu 34 stav 2 mijenja se i glasi:

„ Bira predstavnika Savjeta roditelja u Upravni odbor tajnim glasanjem;”

Član 8

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove a nakon saglasnosti Ministarstva prosvjete.

Broj:1275

U Nikšiću,21.04.2023,godine

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik



Radosav Urošević